

**UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE  
iz postrojenja u probnom radu**

između

**Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju**

**i**

**“NN” d.o.o. \_\_\_\_\_**

**za otkup električne energije iz postrojenja**

**SE “QQ”**

Mostar, \_\_\_\_\_ . godine

## UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ovaj Ugovor o otkupu električne energije zaključen je u Mostaru, dana \_\_\_\_\_ . godine, između:

Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, Adema Buća 34, Mostar (u daljem tekstu: Operator za OIEiEK), kojeg zastupa direktor, \_\_\_\_\_

i

**“NN” d.o.o.** \_\_\_\_\_, **Ulica** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ **(u daljem tekstu: Proizvođač), koju zastupa direktor** \_\_\_\_\_,

u daljem tekstu zajedno “Strane”, a svaka individualno je “Strana”.

### PREAMBULA

S obzirom:

Da je Operator za OIEiEK osnovan s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju;

Da Proizvođač posjeduje elektranu **SE “\_\_\_\_\_”, instalisane snage \_\_\_\_\_ kW, u općini \_\_\_\_\_** (u daljem tekstu: „Elektrana”) i da ima namjeru da od Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH (u daljem tekstu “FERK”) dobije dozvolu za rad – licencu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije (u daljnjem tekstu: Licenca);

Da se Elektrana nalazi u probnom radu, koji ne može trajati duže od šest mjeseci;

Da u skladu sa Zakonom i Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/14), Proizvođač ima namjeru da proda električnu energiju Operatoru za OIEiEK, a Operator za OIEiEK obavezu da otkupi električnu energiju proizvedenu u Elektrani tokom ugovornog perioda, u skladu sa važećim propisima Federacije BiH i uslovima definisanim ovim Ugovorom;

Strane se ovim usaglašavaju kako slijedi:

## Član 1. Definicije

Termini, korišteni u ovom Ugovoru, imaju slijedeće značenje:

- a) „**Ugovor**“ znači ovaj Kupoprodajni ugovor uključujući sve pisane amandmane i dopune koje Strane mogu zaključiti u toku trajanja Ugovora.
- b) „**Dan komercijalnog starta**“ znači prvi dan nakon uspješnog završetka testiranja i prijema Elektrane, odnosno dana potpisivanja Zapisnika o trajnom priključenju u skladu sa Ugovorom o korištenju distributivne mreže.
- c) „**Dan prvog pogona**“ znači datum od kada se obavlja ispitivanje i probni rad Elektrane, a koji je prije Dana komercijalnog starta.
- d) „**Operator distributivnog sistema**“ (u daljnjem tekst: ODS) znači pravno lice sa kojim Proizvođač zaključuje Ugovor o korištenju distributivne mreže i Ugovor o priključenju.
- e) „**Nezavisni operator sistema**“ (u daljnjem tekst: NOS) znači pravno lice koje, u skladu sa posebnim propisom, ima isključivu nadležnost za upravljanje radom prenosnog sistema u Bosni i Hercegovini.
- f) „**EES**“ znači cjelokupan elektroenergetski sistem uspostavljen radi proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije do krajnjih kupaca.
- g) „**Slučaj neispunjenja**“ ima značenje koje je definisano u članu 10. Ugovora.
- h) „**Slučaj više sile**“ znači bilo koji od takvih slučajeva opisanih u članu 11. Ugovora.
- i) „**Tačka priključenja**“ znači fizička tačka gdje su Projekt i EES spojeni na osnovu elektroenergetske saglasnosti i ugovora o priključenju.
- j) „**Kvalifikovani proizvođač**“ znači proizvođača koji u pojedinačnom objektu za proizvodnju električne energije proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije na ekonomski primjeren način, uključujući kombinirani ciklus proizvodnje toplotne i električne energije, koji je usklađen sa zaštitom okoliša, a koji takav položaj može steći na osnovu rješenja nadležnog organa.
- k) „**Energija elektrane**“ znači električna energija koju proizvodi Elektrana, umanjena za električnu energiju koju Elektrana koristi za vlastitu potrošnju.
- l) „**Test energija**“ znači energija koja se povremeno proizvede i isporuči iz Elektrane u preiodu od Dana prvog pogona do Dana komercijalnog starta.
- m) „**Trajanje Ugovora**“ znači period trajanja ovog Ugovora kako je navedeno u članu 9. Ugovora.
- n) „**Referentna cijena**“ znači otkupnu cijenu električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore, a utvrđuje je FERK.

Ostale riječi i izrazi u ovom Ugovoru imaju značenje koje im je dato u Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

## Član 2. Kupovina i prodaja električne energije

(1) Proizvođač je saglasan da proda, a Operator za OIEiEK je saglasan da kupi Energiju elektrane u Tački priključenja. Energija elektrane će biti isporučena u mrežu u Tački priključenja u obliku, uključujući napon i frekvenciju, koji je kompatibilan sa

EES i u skladu sa pravilima i propisima ODS-a i/ili NOS-a, osim u slučaju iz stava (2) ovog člana.

(2) Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, ODS nije obavezan da preuzme električnu energiju iz Elektrane ukoliko se time ugrožava rad EES-a ili se dogode druge okolnosti zbog kojih ODS može obustaviti preuzimanje električne energije definisane u Ugovoru o korištenju distributivne mreže.

### **Član 3. Referentna cijena**

(1) U toku probnog rada otkup energije elektrane vrši se po referentnoj cijeni.

(2) Na osnovu Odluke FERK-a, referentna cijena električne energije iznosi \_\_\_\_\_ KM/kWh. U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost.

(3) Eventualne promjene referentne cijene, od strane nadležnog organa, će biti osnov za zaključenje posebnog aneksa na ovaj ugovor.

### **Član 4. Količina i dinamika isporuke**

(1) Proizvođač će najkasnije do 15.09. tekuće godine dostavljati Operatoru za OIEiEK plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu, uključujući i planove remonta i zastoja radi održavanja postrojenja.

(2) Proizvođač je dužan dostavljati Operatoru za OIEiEK mjesečni plan proizvodnje, najkasnije do 20. u prethodnom za naredni mjesec i podatke o ostvarenoj mjesečnoj proizvodnji najkasnije do 05. u tekućem za prethodni mjesec.

(3) Strane će u skladu sa propisima koji se odnose na Strane, zaključiti poseban ugovor kojim će regulisati pitanje usluga/troškova balansiranja vezano za odstupanja od prijavljenog plana proizvodnje.

### **Član 5. Povezivanje sa EES**

(1) Proizvođač će pitanja u vezi povezivanja na EES, pogona i održavanja i mjerenja regulirati ugovorom o korištenju mreže i ugovorom o priključenju sa ODS ili Elektroprenosom BiH ako je Elektrana priključena na prenosnu mrežu.

(2) Način utvrđivanja gubitaka između mjesta kupoprodaje i mjesta mjerenja, ukoliko se ne nalaze na istom mjestu, uređuje se u skladu sa propisima i pravilima ODS-a i/ili Elektroprenosa BiH ako je Elektrana priključena na prenosnu mrežu.

### **Član 6. Mjerenje i očitavanje**

(1) Energija Elektrane će biti mjerena pomoću mjernih uređaja instaliranih na obračunskom mjernom mjestu Proizvođača u skladu sa ugovorima zaključenim između Proizvođača i ODS ili Elektroprijenosa BiH, Općim uslovima za isporuku električne energije donesenih od strane FERK-a, Mrežnih pravila ODS i drugih pravila i propisa koji uređuju ovu oblast.

(2) Na osnovu očitavanja mjernog uređaja sačinjen će se Zapisnik o očitavanju, koji se dostavlja Operatoru za OIEiEK.

(3) Operator za OIEiEK može uložiti pisani prigovor na Zapisnik o očitavanju iz stava (2) ovog člana, u roku od 5 dana od dana dostave Zapisnika o očitavanju, kojim osporava očitavanje. U prigovoru Operator za OIEiEK može tražiti vanredno ili dodatno ispitivanje, uz obavezno prisustvo i ovlaštenog predstavnika Operatora za OIEiEK.

(4) Ako mjerni uređaj ne registruje, ili ako se pronađe da je odnosno mjerenje, nakon izvršenog ispitivanja, netačno za više od +/-1% na projektnoj kalibracionoj tački, izvršiti će se preračun koji će korigovati sva mjerenja izvršena tim mjernim uređajem radi fakturisanja, kako za iznos, tako i za period netačnosti, a u skladu sa ugovorima zaključenim između Proizvođača i ODS ili Elektroprijenosa BiH i Općim uslovima za isporuku električne energije donesenih od strane FERK-a, Mrežnih pravila ODS i drugih pravila i propisa koji uređuju ovu oblast.

(5) O nepravilnostima iz stava (4), kao i o izvršenoj ispravci mjerenja Operator za OIEiEK će biti obaviješten pismenim putem. Operator za OIEiEK može uložiti pisani prigovor na obavještenje o izvršenoj ispravci mjerenja u roku od 5 dana od dana dostave Obavještenja. U prigovoru Operator za OIEiEK može tražiti vanredno ili dodatno ispitivanje, uz obavezno prisustvo ovlaštenog predstavnika Operatora za OIEiEK.

(6) U obimu u kojem period netačnog mjerenja pokriva period isporuka za koji je Operator za OIEiEK već izvršio plaćanje, Operator za OIEiEK će izračunati stvarni iznos koji je trebao platiti za taj period i oduzeti će ga od već plaćenog iznosa. Ukoliko je razlika pozitivan broj taj iznos će Operator za OIEiEK platiti Proizvođaču, a ukoliko je razlika negativan broj Proizvođač će platiti Operator za OIEiEK taj iznos. Plaćanje takve razlike, od Strane koja je dužna platiti, biti će izvršeno u rokovima definisanim u članu 7. stav (3) Ugovora.

7) U slučaju da Operator za OIEiEK ustanovi da dostavljeni Zapisnik o očitavanju prikazuje količine Energije elektrane koje ne odgovaraju instaliranoj, odnosno odobrenoj priključnoj snazi i prosječnom broju radnih sati Elektrane, uputiti će Proizvođaču i ODS-u zahtjev radi razrješenja neusaglašenosti, te će u pogledu plaćanja fakture postupiti u skladu sa članom 7. stav (4) ovog Ugovora.

## **Član 7. Fakturisanje i plaćanje**

(1) Proizvođač će Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu do 5-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati Proizvođaču, u skladu sa ovim Ugovorom.

(2) Uz svaku fakturu će biti dostavljen Zapisnik o očitavanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika Proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije.

(3) Datum dospelja fakture iz stava (1) ovog člana je trideset (30) dana od dana prijema fakture od strane Operatora za OIEiEK. Sva plaćanja zahtjevana po ovom Ugovoru biti će izvršena u konvertibilnim markama (KM). Sva plaćanja Proizvođaču po

ovom Ugovoru vršiti će se na bankovni račun kod poslovne banke Proizvođača. Na sva plaćanja koja se ne izvrše po dospelju, može se obračunati kamata od dana dospelja do dana plaćanja po zakonskoj zateznoj kamatnoj stopi na dan dospelja.

(4) U slučaju da Operator za OIEiEK, u dobroj namjeri, osporava bilo koji dio iznosa iskazanog na fakturi, Operator za OIEiEK će platiti nesporni dio fakture ("nesporni iznos"). Svaki iznos koji Operator za OIEiEK, u dobroj namjeri, ospori ("sporni iznos") i za kojeg se naknadno utvrdi da je za Operatora za OIEiEK plativ, dospelje i biti plativim za Operatora za OIEiEK u roku od 10 dana nakon razrješavanja takvog spora na bazi pisane saglasnosti Strana, ili kako je predviđeno u članu 13. Ugovora.

### **Član 8. Pogon i održavanje**

(1) Proizvođač će voditi pogon i održavanje Elektrane saglasno Ugovoru o korištenju distributivne/prenosne mreže i drugih pravila i propisa koji uređuju ovu oblast.

(2) Proizvođač se obavezuje da će obavijestiti Operatora za OIEiEK o svakom ograničenju, restrikciji ili kvaru koji utiče na Elektranu odmah nakon pojave takvog ograničenja, restrikcije ili kvara, kao i o prestanku navedenih okolnosti.

(3) Raspored i trajanje planskih remonta biti će koordinirani i usaglašeni sa ODS-om na godišnjem nivou, o čemu Proizvođač obavještava Operatora za OIEiEK u roku od petnaest dana od dana usaglašavanja.

(4) Prilikom operativne realizacije plana iz stava (3) ovog člana Proizvođač će dostavljati 15-dnevnu prethodnu obavijest Operatoru za OIEiEK koja će sadržavati vrijeme početka i trajanje radova.

(5) Proizvođač je dužan koristiti najnovije raspoložive i primjenjive tehnologije, te će o svom trošku nabaviti i montirati takvu telekomunikacionu, informatičku i mjernu opremu za Elektranu kakvu Operator za OIEiEK ili NOS može vremenom tražiti u skladu sa važećim propisima.

(6) U fazi korištenja i održavanja Elektrane Proizvođač je dužan da se pridržava važećih zakonskih, podzakonskih i tehničkih propisa primjenjivih na Elektranu.

(7) Proizvođač se obavezuje da će predstavniku Operatora za OIEiEK, uz prethodnu najavu, omogućiti nesmetan pristup Elektranu u svrhu provjere primjene odredbi stava (5) i (6) ovog člana.

### **Član 9. Trajanje i prestanak ugovornog odnosa**

(1) Probni rad ne može trajati duže od šest mjeseci računajući od Dana prvog pogona.

(2) Trajanje Ugovora se utvrđuje do dana sticanja statusa kvalifikovanog proizvođača, a najkasnije šest mjeseci računajući od Dana prvog pogona, osim ako se na drugi način ne raskine.

(3) Ovaj Ugovor može raskinuti svaka Strana u slučaju neispunjenja u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

(4) Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumom Strana.

(5) U slučaju da Proizvođač u toku trajanja Ugovora izgubi koncesiju na osnovu koje je Proizvođač stekao pravo gradnje, Ugovor se smatra raskinutim danom gubitka koncesije.

(7) Proizvođač ima pravo raskinuti Ugovor o čemu je dužan obavijestiti Operatora za OIEiEK najkasnije tri mjeseca prije raskida.

#### **Član 10. Tajnost podataka**

(1) Proizvođač je obavezan blagovremeno podnijeti zahtjev za zaštitu povjerljivih informacija Operatoru za OIEiEK, uz koji prilaže spisak informacija, za koje smatra da su povjerljive, navodeći po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

(2) U slučaju da Operator za OIEiEK Proizvođaču saopšti informaciju, za koju smatra da je povjerljiva, Proizvođač je dužan, u pogledu tajnosti te informacije pridržavati se odredaba Pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija Operatora za OIEiEK, broj: 01-682/14 od 16.12.2014. godine.

#### **Član 11. Slučajevi neispunjenja**

(1) Nastanak bilo koje od sljedećih okolnosti će predstavljati slučaj neispunjenja obaveza po Ugovoru:

a) bilo koja Strana propusti da izvrši plaćanja drugoj Strani za nesporni iznos koji je dospio za plaćanje po Ugovoru u roku od 60 dana nakon prijema pisane obavijesti o takvom neizvršenju;

b) bilo koja Strana propusti da izvrši svoje obaveze po Ugovoru i takvo neizvršenje se nastavi bez popravljivanja tokom 90 dana nakon prijema obavijesti od druge Strane;

(2) Ako se dogodi slučaj neispunjenja i nastavi da traje, Strana koja ne krši obaveze može raskinuti Ugovor dostavom pisane obavijesti Strani u prekršaju o tom raskidu i o danu efektivnosti raskida koji će biti najmanje 90 dana nakon takve obavijesti ako neispunjenje bude nastavljeno nakon toga dana. Na dan i nakon dana efektivnosti raskida, Strana koja ne krši obaveze će biti oslobođena svih obaveza i odgovornosti po Ugovoru, osim za plaćanje iznosa dospjelih prije dana efektivnosti.

#### **Član 12. Viša sila**

(1) Ako bilo koja Strana bude spriječena u izvršenju bilo koje od svojih obaveza zbog nastanka više sile, ta Strana će biti oslobođena izvršavanja obaveza toliko dugo, i samo u takvom obimu, dok viša sila sprječava njegovo izvršenje ako:

a) je ta Strana najkasnije 15 dana od nastanka više sile obavijestila drugu stranu o postojanju više sile i

b) ta Strana u dobroj namjeri poduzima razumne korake da prevaziđe posljedice više sile i da obnovi svoju sposobnost za izvršenje Ugovora.

(2) Termin „Viša sila“ znači uzroke koji realno nisu pod kontrolom Strane koja prijavljuje višu silu kao što su: ratovi, pobune, epidemije, požare, eksplozije, gromove, uragane, poplave i smrzavanje mašina, opreme ili vodova, ili bilo koji drugi uzrok, bez obzira da li je po vrsti pobrojan naprijed ili drugdje, tako dugo koliko takav uzrok realno ne može biti pod kontrolom Strane koja je najavila slučaj više sile, uz uslov da nije uzrokovan nehatom te Strane ili namjernim lošim upravljanjem. Bez obzira na gore navedeno, kašnjenje ili nemogućnost izvedbe nastala isključivo iz predvidive inženjerske greške u projektu, neće se smatrati slučajem više sile.

### **Član 13. Ograničena odgovornost**

(1) Osim ako nije drugačije specifično navedeno u Ugovoru, ili osim ako nastala šteta ili ozljeda nije rezultat grube nepažnje, nehata, namjernog propusta ili prevare Strane ili njenih zaposlenih, rukovodilaca, dobavljača i/ili agenata koje je koristila pri izvršenju svojih obaveza po Ugovoru, nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj za gubitak, trošak, rashod ili štete bilo koje vrste ili karaktera (uključujući gubitak korištenja imovine) u vezi sa oštećenjima ili razaranjima imovine ili ličnih ozljeda (uključujući smrt) nastalih izvedbom Ugovora, uključujući projektovanje, izgradnju, održavanje ili pogon objekata, postrojenja ili opreme u vlasništvu ili u korištenju bilo koje Strane.

(2) Nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj Strani za bilo koje indirektno štete ili izmaklu korist bilo da su nastali na osnovu zahtjeva po Ugovoru ili zahtjeve za odštetu. Svaka Strana je saglasna da neće pokrenuti zahtjev za indirektno štete ili izmaklu korist protiv druge Strane.

(3) Ništa u Ugovoru neće imati za posljedicu isključenje ili ograničenje odgovornosti Strane u slučaju: namjernog kršenja obaveza, prevare ili radnje koja ugrožava osnovna prava Strane ili predstavlja kršenje osnovnih ugovornih obaveza Strane.

### **Član 14. Rješavanje sporova**

(1) Strane imaju namjeru da uz dobru volju riješe svaki spor nastao iz Ugovora ili vezan za njega.

(2) U slučaju spora nastalog iz Ugovora svaka će Strana odmah odrediti osobu sa ovlaštenjem za razrješenje spora. Ovlaštene osobe će odmah početi s razgovorima i uložiti će sve razumne napore da postignu obostrano zadovoljavajuće razrješenje spora koje će biti dokumentovano u pisanoj formi.

(3) Ako ovlaštene osobe ne uspiju da postignu sporazum u roku od 30 dana, ugovara se nadležnost suda u Mostaru.

### **Član 15. Obavijesti**

(1) Sve obavijesti predviđene ili zahtijevane u Ugovoru biti će pisane i dostavljane direktnim uručenjem ili putem pošte (preporučeno) ili putem faksa ili elektronskom

poštom, sa potvrdom prijema, u kojem slučaju se naknadno šalje i original dopisa u skladu sa stavom (2) ovog člana, osim ako nije drugačije propisano.

(2) Proizvođač je obavezan dostavljati dokumentaciju i informacije Operatoru za OIEiEK u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

(3) Proizvođač je obavezan da obavještava Operatora za OIEiEK o svim značajnim izmjenama u pravnom okviru, sudskim odlukama ili drugim dešavanjima koji imaju uticaja na prava i obaveze iz Ugovora.

(4) Sve informacije koje Proizvođač dostavlja Operatoru za OIEiEK moraju biti potpisane i ovjerene od ovlaštenog lica, koje svojim potpisom potvrđuje tačnost i istinitost dostavljene informacije.

### **Član 16. Obaveza obavještavanja i nadgledanja**

(1) Proizvođač je obavezan sarađivati sa Operatorom za OIEiEK u pogledu bilo kojeg zahtjeva za informacijama, uključujući bilo koju ispravu, dokument ili materijalni dokaz da bi Operatoru za OIEiEK omogućio izvršavanje njegovih nadležnosti u skladu sa Zakonom.

(2) U okviru svojih nadležnosti Operator za OIEiEK vrši nadgledanje ispunjenja odredaba iz ovog Ugovora.

(3) U cilju nadgledanja ispunjenja odredaba iz ovog Ugovora Proizvođač je obavezan dostavljati dokumente, podatke i informacije na zahtjev Operatora za OIEiEK.

(4) Proizvođač je obavezan obavijestiti Operatora za OIEiEK o svakoj povredi odredaba ovog Ugovora u roku od 10 dana, od saznanja da je došlo do povrede.

(5) Operator za OIEiEK ima pravo obavljati nadgledanje rada Elektrane da bi se izvršio uvid u poštivanje odredaba ovog Ugovora.

(6) Proizvođač je obavezan sarađivati sa Operatorom za OIEiEK u toku pripreme i prilikom obavljanja nadgledanja.

### **Član 17. Izjave i garancije i dodatne odredbe**

(1) Proizvođač izjavljuje i garantuje Operatoru za OIEiEK da:

a) Proizvođač je privredno društvo propisno registrovano, obavlja djelatnost i zakonito posluje na osnovu zakona Federacije BiH i posjeduje sva potrebna sredstva i ovlaštenja da obavlja svoju djelatnost. Obavezuje se da izvršava, realizuje i ispunjava svoje obaveze po Ugovoru.

b) Proizvođač je dobio sve akte potrebne za obavljanje, realizaciju i ispunjavanje ovog Ugovora.

c) Proizvođač je pročitao i razumio sve odredbe Ugovora i svojevrijedno ga prihvata.

d) Koliko Proizvođač zna, nisu u toku niti postoje prijeteće aktivnosti ili postupak protiv proizvođača pred bilo kojim sudom, državnim institucijom ili arbitražom koji

bi mogli materijalno ili štetno uticati na finansijsko stanje ili poslovanje Proizvođača, ili sposobnost Proizvođača da izvrši svoje obaveze, ili koje utiču na zakonitost, valjanost ili ostajanje na snazi Ugovora.

e) Proizvođač je obavezan pridržavati se svih važećih zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, te pravila i propisa Operatora za OIEiEK.

(2) Operator za OIEiEK izjavljuje i garantuje Proizvođaču da:

a) Operator za OIEiEK je neprofitno pravno lice, osnovano od strane Vlade Federacije BiH i propisno registrovano, obavlja djelatnost i zakonito posluje na osnovu propisa Federacije BiH i posjeduje sva potrebna sredstva i ovlaštenja da obavlja svoju djelatnost. Obavezuje se da izvršava, realizuje i ispunjava svoje obaveze po Ugovoru.

b) Operator za OIEiEK je dobio ili je podnio zahtjev za dobijanje svih akata potrebnih za obavljanje, realizaciju i ispunjavanje Ugovora.

(3) Proizvođač će o svom trošku obezbjediti sve saglasnosti, licence, odobrenja i druge dozvole, od svih agencija, komisija i institucija nadležnih za Proizvođača i/ili Elektranu, i obaviti sva istraživanja i studije o uticaju na okolinu, u skladu sa važećim propisima, u svakom slučaju kada je to neophodno:

a) za Pogon i održavanje Elektrane;

b) za Proizvođača, da realizuje svoje obaveze po Ugovoru.

(4) Proizvođač će ispunjavati odredbe i uslove Licence i svih propisa koji se odnose na Proizvođača i/ili Elektranu, uključivo:

a) propise o zaštiti okoline koji su važeći tokom trajanja Ugovora;

b) propise koji se odnose na postrojenja za ili u vezi sa proizvodnjom električne energije.

## **Član 18. Ostale odredbe**

(1) Strane su nezavisni ugovarači. Ništa sadržano u Ugovoru neće nametnuti bilo koju partnersku obavezu ili odgovornost za drugu Stranu. Niti jedna Strana neće imati pravo, moć ili ovlasti da sklopi bilo koji sporazum ili obavezu, djelujući u ime druge Strane, ili na drugi način povezujući drugu stranu.

(2) Ništa u Ugovoru neće biti iskorišteno da kreira bilo kakvu obavezu i dugovanje drugom pravnom ili fizičkom licu.

(3) Nevalidnost, u cijelosti ili u dijelu, bilo kojeg člana ili stava Ugovora neće uticati na validnosti preostalih dijelova takvih članova ili stavova.

(4) Nikakva modifikacija, amandman ili druga izmjena na ovaj Ugovor neće biti obavezujuća ni za jednu stranu osim ako nije pismeno potvrđena i potpisana od obje Strane.

(5) Ugovor će biti interpretiran, trajat će i primjenjivat u skladu sa važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

(6) Propust svake Strane da koristi bilo koje od svojih prava po Ugovoru neće predstavljati odricanje od tih prava. Ni za jednu stranu se neće smatrati da se odrekla bilo kog prava nastalog zbog propusta kojeg je drugi učinio, osim ako takvo odricanje nije specifično dato napismeno.

(7) Ugovor je sastavljen u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku Stranu, od kojih će se svaki smatrati originalom.

(8) Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, a primjenjuje se od Dana prvog pogona.

Za Proizvođača

Direktor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Za Operatora za OIEiEK

Direktor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_